

1. INFORMACIJE O KREDITORU

ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ID broj: (4)218250930003
Broj računa: 1340100000000120

INFORMACIONI LIST o uslovima i bitnim karakteristikama Visa Gold Debit kartici

2. OPIS KARAKTERISTIKA PROIZVODA

1. Naziv računa/usluga	VISA Gold debitna kartica
1.1. Vrsta	Internacionalna debitna platna kartica
1.2. Namjena	Instrument koji omogućava pristup sredstvima na deviznom tekućem računu
1.3. Opis	VISA Gold debitna kartica je internacionalna debitna kartica vezana za devizni tekući račun, a namijenjena osnovnom ili dodatnom Korisniku. Koristi se za kupovinu roba i usluga, te za podizanje gotovine, na za to određenim mjestima, koja su označena logom kartice (bankomat, banka) do visine raspoloživih sredstava na deviznom tekućem računu. Kartici se može dodijeliti 3D Secure standard koji predstavlja najučinkovitiji vid zaštite kartica od zloupotrebe prilikom kupovine na internetu.
2. Naziv i adresa sjedišta banke	ASA Banka d.d., Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Karticu može dobiti fizičko lice koje ima otvoren devizni tekući račun u ASA Banka d.d. Podnošenjem Zahtjeva, moguće je uz osnovnu karticu vezati jednu (ili više) dodatnih kartica. Kartica je vezana za devizni račun i za sve transakcije nastale korištenjem kartice, prvo se zadužuje iznos u EUR, a zatim po drugim valutama redoslijedom kursne liste. Za transakcije nastale u inostranstvu, obavlja se konverzija po važećem kursu koji koriste kartične organizacije. Karticu je moguće koristiti u okviru sljedećih limita kako slijedi: - Maksimalni dnevni (24 h) limit isplate gotovine na bankomatima i POS terminalima za isplatu gotovine - 5 transakcija u ukupnom iznosu 1.000,00 KM. - Maksimalni iznos pojedinačne transakcije na bankomatima ASA Banka d.d. je 1.000,00KM - Maksimalni dnevni (24 h) limiti za POS za transakcije kupovine roba i usluga - 15 transakcija u ukupnom iznosu 3.000,00KM Podnošenjem zahtjeva za izmjenu limita, klijent može tražiti izmjenu definisanih limita u skladu sa svojim potrebama.
4. Trajanje ugovora	Kartica se izdaje sa rokom važenja od četiri godine, odnosno važi do zadnjeg dana mjeseca u godini otisnutoj na kartici. Obnovljena kartica izdaje se Korisniku u mjesecu isteka važenja postojeće kartice. Ako Korisnik najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka važenja Kartice ne otkáže Karticu, Banka će Karticu (automatski) produžiti, ukoliko se Korisnik kartice pridržavao uslova iz Ugovora o tekućem računu i Opštim uslovima u poslovanju sa računima fizičkih lica, paketima proizvoda i usluga i kartičnim proizvodima u ASA Banka d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Opšti uslovi) koji su objavljeni u poslovnim prostorijama Banke, kao i na zvaničnoj internet stranici Banke www.asabanka.ba o čemu se Korisnik može informisati. Ukoliko se Korisnik kartice nije pridržavao uslova iz ugovora i Opštih uslova, nakon isteka roka važenja kartice, Banka može blokirati karticu, odnosno Banka može otkazati Ugovor i prije isteka roka važenja kartice.
5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope i elementi na osnovu kojih će se određivati ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, njihova visina u vrijeme zaključenja ugovora, periodi u kojima će se mijenjati i način izmjene kao i fiksni element ako je ugovoren	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod, kamate su definisane po deviznom tekućem računu za koji je kartica vezana.
6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod, kamate su definisane po deviznom

korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišteni u obračunu te stope	tekućem računu za koji je kartica vezana.																																														
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod.																																														
8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati	Iznos naknade za izdavanje, godišnje članarine i svih ostalih naknada regulisan je Odlukom o tarifi naknada za bankarske usluge Banke, kako slijedi : <table border="1" data-bbox="730 456 1493 1503"> <tr><td>Osnovni korisnik</td><td></td></tr> <tr><td>Upisnina</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr><td>Godišnja članarina</td><td>20,00 KM</td></tr> <tr><td>Godišnja članarina – sa osiguranjem</td><td>50,00 KM</td></tr> <tr><td>Naknada za reizdavanje</td><td>20,00 KM</td></tr> <tr><td>Dodatni korisnik</td><td></td></tr> <tr><td>Upisnina za dodatnog korisnika</td><td>5,00 KM</td></tr> <tr><td>Godišnja članarina za dodatnog korisnika</td><td>20,00 KM</td></tr> <tr><td>Naknada za reizdavanje</td><td>20,00 KM</td></tr> <tr><td>Naknade za transakcije</td><td></td></tr> <tr><td>Podizanje gotovine na bankomatima Banke</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr><td>Podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima drugih banaka u zemlji</td><td>1,5% + 12,00 KM</td></tr> <tr><td>Podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima drugih banaka u inostranstvu</td><td>1,5% + 15,00 KM</td></tr> <tr><td>Naknada za konverziju za transakcije u KM i EUR valutama</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Naknada za konverziju/obradu za sve transakcije u ostalim valutama</td><td>1% od iznosa transakcije</td></tr> <tr><td>Ostale naknade</td><td></td></tr> <tr><td>Zamjena izgubljene, oštećene ili ukradene kartice</td><td>20,00 KM</td></tr> <tr><td>Zamjena PIN-a na zahtjev klijenta (novi PIN kod)</td><td>10,00 KM</td></tr> <tr><td>Naknada za hitno izdavanje kartice</td><td>50,00 KM</td></tr> <tr><td>Hitno izdavanje PIN-a na zahtjev klijenta (novi PIN kod)</td><td>20,00 KM</td></tr> <tr><td>Naknada po 3D transakciji</td><td>0,60 KM po transakciji</td></tr> <tr><td>Naknada za upit na stanje na bankomatima Banaka</td><td>0,35 KM po upitu</td></tr> <tr><td>Naknada za upit na stanje na bankomatima drugih Banka u BiH i inostranstvu</td><td>1,00 KM po upitu</td></tr> </table> Vrste i visine naknada/provizija između ostalog određuju se prema utrošku materijala, trošku vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje ugovora zaključenih sa Vlasnikom računa. Tarife naknada/provizija s obzirom na prethodno navedeno, su promjenjiva kategorija i mijenjaju se u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja.	Osnovni korisnik		Upisnina	Bez naknade	Godišnja članarina	20,00 KM	Godišnja članarina – sa osiguranjem	50,00 KM	Naknada za reizdavanje	20,00 KM	Dodatni korisnik		Upisnina za dodatnog korisnika	5,00 KM	Godišnja članarina za dodatnog korisnika	20,00 KM	Naknada za reizdavanje	20,00 KM	Naknade za transakcije		Podizanje gotovine na bankomatima Banke	Bez naknade	Podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima drugih banaka u zemlji	1,5% + 12,00 KM	Podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima drugih banaka u inostranstvu	1,5% + 15,00 KM	Naknada za konverziju za transakcije u KM i EUR valutama	0%	Naknada za konverziju/obradu za sve transakcije u ostalim valutama	1% od iznosa transakcije	Ostale naknade		Zamjena izgubljene, oštećene ili ukradene kartice	20,00 KM	Zamjena PIN-a na zahtjev klijenta (novi PIN kod)	10,00 KM	Naknada za hitno izdavanje kartice	50,00 KM	Hitno izdavanje PIN-a na zahtjev klijenta (novi PIN kod)	20,00 KM	Naknada po 3D transakciji	0,60 KM po transakciji	Naknada za upit na stanje na bankomatima Banaka	0,35 KM po upitu	Naknada za upit na stanje na bankomatima drugih Banka u BiH i inostranstvu	1,00 KM po upitu
Osnovni korisnik																																															
Upisnina	Bez naknade																																														
Godišnja članarina	20,00 KM																																														
Godišnja članarina – sa osiguranjem	50,00 KM																																														
Naknada za reizdavanje	20,00 KM																																														
Dodatni korisnik																																															
Upisnina za dodatnog korisnika	5,00 KM																																														
Godišnja članarina za dodatnog korisnika	20,00 KM																																														
Naknada za reizdavanje	20,00 KM																																														
Naknade za transakcije																																															
Podizanje gotovine na bankomatima Banke	Bez naknade																																														
Podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima drugih banaka u zemlji	1,5% + 12,00 KM																																														
Podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima drugih banaka u inostranstvu	1,5% + 15,00 KM																																														
Naknada za konverziju za transakcije u KM i EUR valutama	0%																																														
Naknada za konverziju/obradu za sve transakcije u ostalim valutama	1% od iznosa transakcije																																														
Ostale naknade																																															
Zamjena izgubljene, oštećene ili ukradene kartice	20,00 KM																																														
Zamjena PIN-a na zahtjev klijenta (novi PIN kod)	10,00 KM																																														
Naknada za hitno izdavanje kartice	50,00 KM																																														
Hitno izdavanje PIN-a na zahtjev klijenta (novi PIN kod)	20,00 KM																																														
Naknada po 3D transakciji	0,60 KM po transakciji																																														
Naknada za upit na stanje na bankomatima Banaka	0,35 KM po upitu																																														
Naknada za upit na stanje na bankomatima drugih Banka u BiH i inostranstvu	1,00 KM po upitu																																														
9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Izdavanje VISA Gold debitne kartice ne zahtijeva obavezu korištenja notarskih usluga.																																														
10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Preduslov za izdavanje VISA Gold debitne kartice je otvoren devizni tekući račun.																																														
11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod, kamate su definisane po tekućem računu za koji je kartica vezana.																																														
12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza sa informacijom o redoslijedu i načinu	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.																																														

izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja	
13. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo banke na naknadu kao i visina te naknade	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.
14. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu Ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtijeva korisnika, ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.
15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se izdavanje kartice izdaje na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 dana od dana uručivanja informacionog lista Korisniku.
16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi prebijanja kredita i depozita	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.